



CRNA GORA  
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	13. 9.	20 21 GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	26-1/21-5	
VEZA:		
ŠPA:	284 XXVII	
KRATKICA:		PRILOG:

SKUPŠTINA CRNE GORE

predsjednik Aleksa Bečić

Na osnovu člana 93 stav 1 Ustava Crne Gore i odredaba čl. 130 i 131 Poslovnika Skupštine Crne Gore, podnosim **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gimnaziji**, radi stavljanja u skupštinsku proceduru.

Poslanica  
dr Branka Bošnjak

**ZAKON  
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GIMNAZIJI**

**Član 1**

U članu 56 stav 1 tačka 2 riječi "iz stranog jezika i matematike – 19 časova" zamjenjuju se riječima "iz stranog jezika i matematike – 18 časova".

U stavu 1 tačka 3 riječi "iz predmeta čija nastava iziskuje pripremanje i izvođenje eksperimenata, izradu, pregled i ocjenjivanje zadataka, programa i projekata za sve učenike jednog odjeljenja – 19 časova" zamjenjuju se riječima "iz predmeta čija nastava iziskuje pripremanje i izvođenje eksperimenata, izradu, pregled i ocjenjivanje zadataka, programa i projekata za sve učenike jednog odjeljenja – 18 časova".

U stavu 1 tačka 5 riječi "iz ostalih predmeta teorijske nastave – 20 časova" zamjenjuju se riječima "iz ostalih predmeta teorijske nastave – 18 časova".

## **OBRAZLOŽENJE**

### **I USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA**

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gimnaziji sadržan je u članu 16 stav 1 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom uređuju i druga pitanja od interesa za Crnu Goru.

### **II RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA**

Ovim Predlogom zakona ne mali broj nastavnika lakše bi došao do odgovarajuće norme rada, kao i oslobađanja od straha da se eventualno proglase za zaposlene kao tehnološke viškove. Nastavnici su i u ovim teškim vremenima pokazali izuzetnu ozbiljnost i profesionalnost u radu, potrebu da su uvijek uz svoje učenike i njihove roditelje, kako isti ne bi osjetili nedostatak učionice i neposrednog kontakta sa svojim nastavnicima. Činjenica je i da su nastavnici sve više angažovani u izvršavanju ne samo nastavnih, nego i vannastavnih aktivnosti, praćenju i primjeni novih oblika i metoda rada, održavanju dopunske i dodatne nastave, sve više administrativno-tehničkih obaveza, vođenju elektronskog dnevnika, svakodnevnom radu sa učenicima, saradnji sa roditeljima i drugim subjektima bitnim za kvalitetniji rad, stručnom usavršavanju nastavnika, radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama.

### **III USAGLAŠENOST SA PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA**

Ne postoje izvori prava Evropske unije, niti potvrđene međunarodne konvencije, sa kojima je potrebno usaglasiti ovaj zakon.

### **IV OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA**

Odredbom člana 1, se omogućava umanjenje sedmične norme časova nastavnicima u Gimnaziji.

### **IV PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA**

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna sredstva.

## TEKST ODREDABA ZAKONA O GIMNAZIJI KOJE SE MIJENJAJU

### Radno vrijeme nastavnika

#### Član 56

Nastavnici du dužni da, u okviru četrdesetočasovne radne nedjelje, izvode nastavu (norma časova) i to:

- 1) iz crnogorskog ili maternjeg jezika - 18 časova;
- 2) iz stranog jezika i matematike - 18 časova;
- 3) iz predmeta čija nastava iziskuje pripremanje i izvođenje eksperimenata, izradu, pregled i ocjenjivanje zadataka, programa i projekata za sve učenike jednog odjeljenja - 19 časova;
- 4) iz predmeta za čiju nastavu je neophodno i obavezno pripremati, pregledati i ocjenjivati projekte, programe i druge zadatke, različite za svakog učenika - 18 časova;
- 5) iz ostalih predmeta teorijske nastave - 18 časova.

Nastavnici su, radi postizanja boljeg uspjeha u savladavanju obrazovnih programa, dužni da, pored norme časova utvrđene stavom 1 ovog člana, ostvare još dva časa neposrednog rada sa učenicima, a raspored preostalog radnog vremena, u okviru četrdesetočasovne radne nedjelje, određuje se statutom gimnazije.